



Melita Švob

Sefardska židovska općina
u Zagrebu i Holokaust

Migracija Židova iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, osobito u Zagreb.

- Ovu migraciju bismo mogli povezati sa velikim promjenama u I. Svjetskom ratu koje su uvjetovale raspad velikih multinacionalnih carstava Austrougarskog i Osmanlijskog.
- Židovi koji su živjeli u Bosni i Hercegovini, u Osmanlijskom carstvu, imali su mogućnosti kretanja i trgovanja bez ograničenja. Austrougarska aneksija Bosne i Hercegovine nametnula je novi režim, administraciju, pravila trgovanja, službeni jezik ..
- Zbog toga se Židovi Bosne sve manje orijentiraju na dosadašnje trgovačke partnere u Dubrovniku i Italiji i okreću prema zapadnim zemljama. Njihova se djeca školuju u Beču, Pragu i drugim središtima,
- Nakon raspada Austrougarske prelaze u Zagreb, gdje osnivaju svoju općinu (sefardska općina) i svoja udruženja (Benevolencija).
- Ekonomska kriza u Jugoslaviji uvjetovala je njihovu daljnju migraciju u Hrvatsku osobito u Zagreb.

UVOD

U Zagrebu se povećao broj sefardskih Židova, koji su najprije bili unutar zajedničke općine. Oni su 1924, kada im je istekao mandat, otklonili da kandidiraju svoje predstavnike za nove općinske izbore, te su 1. siječnja 1927. osnovali autonomnu Židovsku općinu sefardskog obreda, ali su se i nadalje služili institucijama jedinstvene općine.

Tako su od 1. 1. 1927. Židovi u Zagrebu bili organizirani u:

- *Izraelitskoj bogoštovnoj općini,*
- *Udruženju starovjeraca članova izraelitske bogoštovne općine,*
- *Autonomnoj ortodoksnoj izraelitskoj općini*
- *Autonomnoj jevrejskoj vjeroispovjednoj općini sefardskog obreda*

Izvadak iz matične knjige rođenih u sefardskoj židovskoj općini u Zagrebu

Matične knjige

Sefardi

Knjige vođene od 1927-1941

Naknadno upisano za 1922.godinu 1 i za 1925.godinu 1 dijete

Godina	Broj rođenih	Imena obitelji
1927	6	Mandić, Mandolfo, Albahari, Pardo, Abinun, Levi
1928	6	Radanović, Gaon, Levi, Alkalaj, Kajon
1929	8	Lowy, Benjamin, Kajon, Cohen, Atijas, Levi
1930	4	Kajon, Baruch, Albahari, Katan
1931	7	Kajon, Semo, Levy, Papo, Mevorah, Atijas
1932	7	Kabiljo, Zureff, Gaon, Katan, Koen, Papo, Albahari
1933	6	Zoraja, Almoslino, Kampos, Levi, Albahari
1934	7	Albahari, Hajon, Mihanović, Levi, Avram, Schnittlinger
1935	7	Kajon, Nahmijas, Alkalaj, Atijas, Meov, Gaon, Kabiljo
1936	15	Sason, levi, Atijas, Baruch, Papo, Demajo, Peso, Kohen, Toledano, Levi, Koen, Albala
1937	18	Kon, Kamhi, Danon, Parda, Sasson-Žižić, Zaraja, Aruti, Alkalaj, Koen, Papo, Levi, Kreskos, Altarac, Hason, Eskenazi
1938	15	Levi, Pardo, Toledano, Romano, Kamhi, Altarac, Eskenazi, Kreskes Demajo, Koen, salamon, Poljokan, Kabiljo
1939	14	Papo, Davičo, Kamhi, Albuher, Koen, Altarac, Danon, Baruhović Demajo
1940	15	Pardo, Kamhi, Carfati, Koen, Papo, Baruh, Albahari, Altarac, Nisan, Kovačević, Levi, Eškenazi
1941	6	Danon, Leci, Testa, Nisna, Alkalaj, Altarac
Ukupno rođeno	139	1927-1941

Napomena: Knjiga je zaključena 9.lipnja 1946

Vođenje knjige preuzeo 1.9.1939 Baruh Isak

Posljednji upisani u knjigu je rođen 14.5. 1941

Sefardi u Hrvatskoj

Abinun	Derventa, Split
Abrahamson	Osijek
Abraham	Karlovac, Vinkovci, Osijek
Albahari	Rijeka, Koprivnica, Slavonski Brod, Vukovar
Alkalaj	Split
Altarac	Glina, Split, Dubrovnik
Aškenazi	Karlovac
Atias	Daruvar, Gračanica, Kutina, Dubrovnik
Bararon	Gračanica
Baruh	Dubrovnik
Coen	Rijeka
Danon	Sušak, Split
Danon	Split, Dubrovnik, Koprivnica
Elazar	Split
Ferera	Dubrovnik
Finci	Split, Koprivnica, Slav.Brod
Finzi	Dubrovnik
Hajon	Split, Dubrovnik
Horovitz	Dubrovnik
Jaffer	Vinkovci
Kabiljo	Gračanica, Ilok, Dubrovnik
Kahan	Slav.Brod
Kajon	Rijeka
Katan	Split
Konfino	Slav.Brod
Levi	Makarska, Opatija, Karlovac, Rijeka, Dubrovnik Koprivnica, Slav.Brod, Nova Gradiška, Bjelovar
Maestro	Split ili Dubrovnik
Mandolfo	Dubrovnik
Montiglio	Split
Montiljo	Karlovac, Split
Musafija	Split
Papo	Gračanica, karlovac, Split, Dubrovnik
Perera	Split, Koprivnica
Pesah	Slav.Brod


Reklama u Zagrebu

KRZNARIJA

BUKI ALKALAI

Ilca 53 ZAGREB Ilca 53

TELEFON 6805



SARAJEVO

KRALJA PETRA UL. 6

TELEFON 915

Spašavanje djece iz Zagreba

U posljednji čas spašena je grupa djece iz Zagreba. Trebalo je preko Budimpešte djecu dovesti u Istanbul (Marija Bauer) i onda dalje u Palestinu. Napravljen je spisak 14.5.1942 od 86 djece i 9 pratilaca. Zbog birokracije izgubljeno je dragocjeno vrijeme, tako da je 7.2.1943 iz Zagreba krenulo samo 11 djece (U Istanbul su pod imenima naše djece stigla neka druga djeca). U Palestinu su stigli 23.2.1943: Vera Alt, Rozika Atijas, Ester Deusch, Harry Donnerkeil, Ruben Freiburger, Dita Gross, Alegra Išah, Danko Levi, Jakica Maestro, Zdenka Stern i Simon Weiss)

Spašavanje djece u Holokaustu

Popis sarajevske djece na privatnoj skrbi u Iloku i Šidu sada u logoru u Vinkovcima

ABINUN Salamon	1930.	Izidor i Sara	Hana Jelačića 30
" Izrael	1931.	Rafael i Tilda	Koturova 4
ALBAHARI Sami	1937.	Salamon i Erna	Karpuzova 24
ALTARAC Rirka	1928.	Izrael i Klara	Kamenica 7
" Salamon	1930.	" "	" "
" Moric	1936.	" "	" "
" Salamon	1935.	Rafael i Erna	Ševrina 6
MAESTRO Isak	1930.	Salamon i Lenka	Karpuzova 19
MONTILJO Blankica	1938.	Nisim i Rubisa	Harambašića 18

I L O K

ALTARAC Moric	1933.	Maniel i Sida	Harambašića 57
" Alfred	1931	Avram i Lenka	Ulica I/38
ABINUN regina	1929	Rafael i Flora	Koturova 4
" Sida	1930	Aron i Erna	Braće Morića 12
BARARON Nina	1936	Jakov i Hanika	Sokolovića 17
DANON Salamon	1931.	Avram i Ranela	Harambašića 29
DANITI Hajim	1934	Salamon i Simna	Šamardžije 1
FERRERA Šimšon	1928.	Menahem i Blanka	Adjemovića 21
GAON Mordena	1930.	Albert i Lenka	Kreševljakovića 18
KABILJO Leon	1928	Zadik i Regina	Dra Pavelića 21
LEVI Kalma	1927	Izak i Luna	Mandrina 57
" Avram	1932	" "	" "
" David	1935	" "	" "
MONTILJO Sami	1935	Nisim i "uoisa	Harambašića 18
MAESTRO Joži	1932	Avram i Estera	" 57
MONTILJO Moric	1927	Juda i Sinjora	Ševrina 20
" Hanika	1932	Albert i Tilda	Karpuzova 29
MAČORO Rašela	1928	Jakov i Klara	Sokolovića 25
MONTILJO Sultana	1925	Izak i Sara	Lužina 9
PAPU Salamon	1930	Jakov i Bukica	H. Sulejman 8
PERRERA Albert	1934	Salamon i Bukica	M.Č. atića 9
PINTO Moric	1927	Avram i Mazalta	Mudžak 6

Groblje žrtava logora u Đakovu



Lea Maestro

Jewish community of Sarajevo

- Based on the list of the victims of the fascist terror in the Đakovo camp, buried on the Jewish cemetery in Đakovo and the list of the interns of the Concentration camp Đakovo deported from Sarajevo on 01. 12. and 23. 12. 1941., relatively punctual we can confirm the amount of the interns and for some of the people in the camp absolutely sure the place of birth and the place of residence, from where they were deported to their final camp destination.
- The definitely confirmed number of deceased and buried on the Jewish cemetery interns is 566 and is one fifth of the overall number of inmates determined.

Memorijalna ploča na mjestu gdje je bio logor u Đakovu



Logor Lopud - lista izbjeg

S L E N G O				
dei alloggiati in ALBERGO GRAND sull'ISOLA D				
N.ord.	N. dalla stanza	Cognome e nome	N.ord.	N. del stanza
1				
1	1	Demon Iana	57	21
2		Atias Bianska	58	
3			59	
4	2	Alkalai Rena	60	22
5		Konforti Berta	61	
6		Konforti Kja	62	
7	3	Tinno Rafael	63	23
8		Bien Dr. Ignatz	64	
9	4	Romano Rafael	65	
10		Romano Iana	66	24
11		Mašoro Vida	67	
12	5	Mandelbaum Leo	68	
13		Mandelbaum Nela	69	
14	6	Mandelbaum Žiga	70	
15		Mandelbaum Halvina	71	
16	7	Mina Berta	72	25
17		Konforti Marta	73	
18		Konforti Vesna	74	26
19	8	Altarno Albert	75	
20		Altarno Dakica	76	
21		Altarno Klara	77	27
22	9	Ansländer Eva	78	
23		Ansländer Drago	79	
24		Neuman Marta	80	28
25	10	Jung Marcol	81	
26		Jung Helena	82	
27		Jung Vlado	83	29
28	11	Harman Mavro	84	
29		Langfelder Villi	85	
30		Stein ing. Bertold	86	30
31	12	Papo Mosko	87	
32		Papo Esperanza	88	
33		Levi Vida	89	31
34	13	Finai Birkica	90	
35		Finai Bianska	91	32
36		Finai Neda	92	
37	14	Leichner Konila	93	
38		Leichner Frida	94	33
39		Leichner Oskar	95	
40	15	Gosti Edinka	96	34
41		Leichner Lidiija	97	
42		Leichner Davorin	98	
43	16	Finai Alor	99	35
44		Finai Rahela	100	
45		Finai Rikca	101	
46	17	Finai Rena	102	36
47		Finai Erna	103	
48		Finai Josef	104	37
49	18	Kohn Dragutin	105	
50		Kohn Sidonija	106	38
51	19	Levi Simba	107	
52		Levi Kalder	108	
53		Levi Lidiija	109	39
54		Levi Nela	110	
55	20	Koan Josef	111	
56		Koan Ana	112	
		Koan Eatas		

glica iz Bosne

Handwritten signature

I MENZO

1a Cognome e nome
a

Koen David
Koen Irma
Koen Maurizio
Papo Matilda
Papo Regina
Papo Josef
Jarvas Dr. Koloman
Kračić Jelka
Bošković Janka
Alteras Salomon
Hirschberg Rihajlo
Semakovića Sida
Papo Heim
Finzi Sabetaj
Finzi Josip
Herzan Desider
Herzan Ana
Krašo Risa
Spitzer Jelena
Spitzer Lea
Kobiljo Hana
Romano Cipora
Adičić Tilda
Papo Lenka
Kohn ing. Emil
Kohn Mihajlo
Kohn Dr. Maria
Kohn Mirjana
Bošković Maja
Levi Dr. Isidor
Levi Erna
Ugarčić Slobodan
Froner Josip
Froner Melvina
Leichner Blanka
Leichner Irina
Leichner Alfred
Kimerman Pavao
Kimerman Eta
Damon Sida
Damon Albert
Finzi Rikica
Alteras Leon
Alteras Jakob
Ahinon Albert
Alteras Blanka
Alteras Ritka
Leichner Lotar
Leichner Lea
Damon Selđi
Damon Sado
Damon Erna
Damon Avram
Damon Sarinka
Damon Cesar
Damon Palomba

קהל עדה ישראל דוברווניק
JEVREJSKA OPĆINA U DUBROVNIKU

BROJ 7/69.

DUBROVNIK, 14. Januara, 1969.

Savez Jevrejskih Općina Jugoslavije

Beograd

U vezi Vašeg dopisa broj. 0-3/4064 i broj. 0-3/106. od 11. I. 1969, dajemo Vam tražene podatke o Logoru u Kuparima a i u vezi našeg, napomenom mog ličnog znanja, kao i boravka u logorima na Dubrovackoj teritoriju pod jurisdikcijom okupacije Talijanske VI. Corpe di armata kao i nadopunu našeg dopisa od. 17. jula. 1968. broj. 78/68.

Kakav je bio smještaj interniraca i u kakovim prestetijama su ti internirci živjeli i kako su bili tretirani.

Italijanska komanda VI. Corpediarmata, rekvirirala je Hotel Kupari, i sva njena postrojenja i sve okolne objekte koji su pripadali tom Hotelu, cijeli taj objekt je bio opasan bedlikavom žicom i na same jednom mjestu su bila izlazna i ulazna vrata, sa sve četiri strane čuvali su karabinjeri u svojim stražarama da neke nebi pobjegao, kako napomenue u tim objektima je bilo smještene cirka 900 interniraca Jevreja, vanka nijesu mogli da se kreću jedino u unutrašnjost tih objekata, kao i prema plaži, a budući da je bila zima decembar do maja nije ni išao prema plaži jer na tom priedjelu uvijek u zimskim danima puhaju vjetrovi, sobe su bile na taj način dodijeljene internircima, prema obimu sobe, u kolike je bila jedna familja od 4 do 6 osoba dobivala je jednu sobu, muškarci samci, po 6 osoba u jednoj sobi, tako i ženske samice, po 6 u jednu sobu, u hotelskoj kuhinji se je pripravljalala hrana za internirce, zagrijavanje soba, internirci su si pribavili male (pečurice) cirka. 40cent. za 40, sa tim su zagrijavali sobu kao i ponešto si kuhali, upotrebljavali su slatki čumur, kojeg su od okolnih seljaka kad bi naišli mimo logera za grad sa dezvelem stražara kupevali,



Split 1941.

Popis lica koja su boravila u Splitu 1941 godine

Prezime i ime	godina rođenja	mjesto rođenja
1. Altaras Silvijo	1904	Split
2. Altaras Marija r. Balent	1923	Split
3. Altaras Rajko	1941	Split
4. Altaras Ria	1944	Split
5. Altarac Cili r. Atias	1889	Sarajevo
6. Atias Avram	1888	Travnik
7. Alkalaj Erna r. Kajon	1887	Sarajevo
8. Alkalaj Jozica	1911	Šolta
9. Alkalaj Renata	1941	Split
10. Alkalaj Karmela	1943	Split
11. Alkalaj Sofija r. Koen	1896	Beograd
12. Alkalaj Jakov	1887	Beograd
13. Albala Rene	1936	Zagreb
14. Atias Goldina	1916	Carigrad
15. Atias Avram	1902	Travnik
16. Atias Katica r. Katavić	1913	Split
17. Atias Mišo	1933	Šibenik
18. Atias Erna	1937	Split
19. Albahari Joško	1937	Split
20. Atias Sara r. Alkalay	1900	Fojnica
21. Alpar ing Andrija		
22. Alpar Eržika		
23. Altarac Vida (Oblath)	1903	Sarajevo
24. Altarac Hajim	1906	Split
25. Altarac Tilda	1915	Sarajevo
26. Altarac Buki	1904	Sarajevo

Pomoć izbjeglicama u Splitu

U židovskoj općini Split je osnovan posebni Emigrantski odbor na čelu sa predsjednikom općine Viktorom Morpurgom (koji je kasnije i sam stradao u logoru), uz veliku pomoć tajnika općine Jehiela Kamhija i člana Vijeća Markusa Fincija. U odboru su bili i predstavnici iz redova izbjeglica i brojni židovski javni radnici: Iso Herman, Josef Levi, Mavro Sessler, David Ašer Alkalaj, S.Radan, Braco Poljokan i drugi.

Osigurali su zdravstvenu zaštitu i nastavu za izbjeglice. «Židovsku ambulantu» je vodio dr. Milan Zon, a radili su liječnici dr. Silvije Altaras, dr. Samuel Baruh i drugi.

U Splitu su židovski učenici odstranjeni iz škola te je za njih Općina organizirala osnovnu školu (četiri razreda) i srednjoškolski tečaj (osam razreda).

Inicijativu je dao Markus Finci, a organizaciju nastave je vodio profesor Sigmund Šteg. Učestvovali su u drugi profesori- emigranti: Salamon Kalderon, Ružica Reiner-Bonači i Bencion Kampos, muzičar dr. Andrija Preger, kemičar dr. inž Salamon Finci, pravnik Filip Reiner, student Ruža Perera i drugi.

Škola je radila dvije školske godine (od 1941. do 1943. godine) i kroz osnovnu školu je prošlo oko 40, a kroz srednju školu 70 đaka, kojima je kasnije omogućeno polaganje ispita na državnim školama

Split

Ebrei giusti a Nonatola nella sera del 14 aprile 1943
ore 19.30 provenienti da Spalato:

- Attias Sarina (rođena 2.4.1930)
- Attias Moritz (18.8.1931)
- Altarac Lea (14.10.1934)
- Altarac Ella (19.5.1931)
- Altarac Buni (27.4.1926)
- Altarac Lezo (29.6.1928)
- Albahari Albert (7.10.1927)
- Danon Josef (21.3.1925)
- Brodski Sarina (1.10.1927)
- Danon Moric (18.7.1925)
- Gaon Reli (24.1.1931)
- Gaon Tina (28.12.1928)
- Grof Bela (3.8.1928)
- Halpern Velimir (22.11.1927)
- Hoffmann Marcel (15.5.1922)
- Israel Lotica (13.12.1925)
- Israel Sida (19.4.1936)
- Israel Albi (19.12.1932)
- Kaweson Lezo (Eliezer) 22.11. 1929
- Kajon Flora (21.12. 1928)
- Kajon Leone (25.11.1925)
- Koen Aron 6.10. 1936)
- Levi Rikica (7.10.1931)
- Levi Leone (7.9.1931)
- Levi Sida (18.9.1932)
- Markus Charlotte (28.2.1929)
- Maestro israel (20.7.1924)
- Maestro Jokov (15.8.1919)
- Papo Giuseppe (5-1- 1926)
- Sternberg Danko (9.3.1930)
- Schmidt Zdenko (8.1.1924)
- Schlesinger Nelli (25.3.19



Camp Kraljevica

CIRCULAR NO 233
on Juni 21 1943

Main office:

Thursday, June 22 1943, on duty will be Mrs **Truda Goldstein**
as a messenger in the main office:

in the morning (8-11 hours):

Levi Josip (Hut M/I) and **Seligman Nada** (Hut 5)

in the afternoon (15-18 hours):

Kohn Ruben (Hut 8) and **Kraus Dita** (Hut 2)

Number of internee:

On June 21.1943 in the camp were 1120 persons,in hospital 37 (together 1157)

Hut 9:a

Comandant of the Camp prolonged the function of Mrs **Pavlinović** as a “head” of the Hut 9 for the period of next week i.e. from 23. till 30.June.

Concert of the musical section:

Musical section prepared again two hours of enjoyment and forgetfulness, and for that it received thanks from all community. We consider for our duty to appreciate the high musical level of the concert. We wish to give special thanks to the dirigent Mr. **Nadaši**, to the solists Mrs **Hofmann** and **Piliš** and ing **Fritz** and **Weiss Milan**. We must thanks also to the organizer of the concert Mr. **Lošić, Glücksthal and Benedek**, for wonderfull composition of Mr. **Rein** and work of our tireless Mr. **Dreissiger**.

Supervision board:

We must excuse oneself for the mistake that we don't inform in the Saturday' circular that Hut M/I named in the supervision board dr. **Fritz Fischl**, and Hut m/II Mr. **Felix Brichta** as a members of the control board.

ANIV HRVATSKE
ZAGREB 10/6

CAMP O INTERNATI CIVILI PORTO RE

LOGOR GRADJANSKIH ZATOČENIKA KRALJEVICA

L3 R18

Ek. br. Umere	Prezime Cognomme	Djčv. prez. Cognome di ragazza	Ime Nome	God. rod. Anno di nascita	Prot. br. Scheda Numero	Bar. Barac- ca	Primjedba. Osserva- zione
1	Abeles m		Fritz	1918	121	III	Muen-za
2.	Abeles m	Spitzer	Ivana	1919	122	6	Zagreb
3	Ackermann m	Greif	Johanna	1875	399	2	Zagreb
4	Ackermann M		Margita	1912	397	0	Zagreb
5	Adler nkt.		Edita	1919	251	18	Zagreb
6	Adler nkt.	Ehrenfreund	Paula	1887	250	18	Zagreb
7	Adler m		Samuel	1891	530	II	Star. 9
8	Adler m	Spitzer	Zora	1901	531	7	Star. 9
9	Albahari m		J. Aron	1892	767	II	Taragon
10	Albahari m		Gascono	1930	769	7	Taragon
11	Albahari m	Kabiljo	Kabiljo Johanna	1896	1061	3	Zagreb Taragon
12.	Albahari m	Kontiljo	Rehela	1896	768	7	Taragon
13	Alkalaj nkt	Knoll	Ani	1913	259	38	Zagreb
14	Alkalaj m	Abinam	Estera	1859	461	4	Taragon
15	Alkalaj m		Mario	1912	94	II	Taragon
16	Alkalaj nkt		Rene	1942	261	58	Zagreb
17	Alkalaj Alterac m		Albert	1891	905	I	Osijek
18	Alterac m	Salom	Erna	1923	1082	4	Taragon
19	Alterac m		Jakov	1920	907	I	Osijek
20	Alterac m	Hohnenwald	Kalvina	1897	906	7	Osijek
21	Altmajer m	Levi	Klara	1892	69	22	Taragon
22	Altstädter m	Priester	Irma	1875	516	7	Zagreb
23	Altstädter M		Pavle	1895	515	II	Zagreb
24	Altstädter m	Weiss	Slava	1885	898	3	Taragon
25	Altstädter m		Vlado	1911	897	I	Zagreb

ZKRZ-GUZ 2235/P-45 list 11

- lista logoraša



Lista izbjeglica na Hvaru

B R	PREZIME I IME	IME OCA	IME MAJKE	DAT ROĐ	MJESTO ROĐ	ZANIMANJE
1.	ABINUN ARON	BENCION	BIANKA MAESTRO	1917	SARAJEVO	IMPIEG
2.	" ISAK	"	"	1910	SARAJEVO	ELETTRICI
3.	" LEA	JAKOB	BLANKA MUSAFIA	1913	SARAJEVO	IMPIEG TE
4.	" SARINA	MOISE	ESTERA ALTARAC	1915	TRAVNIK	CASALING
5.	" MATILDA	JAKOB PAPO	RIFKA BARUCH	1908	SARAJEVO	SARTA
6.	" GRACIJA	DAVID	MATILDA PAPO	1931	SARAJEVO	SCOLARE
7.	" BENJAMIN	"	"	1936	SARAJEVO	SCOLARE
8.	ALBAHARI ERNA	RAFAEL	SIDA ALKALAI	1924	SARAJEVO	SCOLARE
9.	" JOSEF	JAKOB	GRACIJA PAPO	1913	SARAJEVO	IMPIEG.
10.	" MORDO	"	"	1907	SARAJEVO	SARTO
11.	ALKALAJ HAJIM	ABRAM	SARA ALTARAC	1903	TRAVNIK	SACERDOSA
12.	ALTARAC BETI	IZRAEL GAON	SIMBULA PAPO	1913	SARAJEVO	CASALING..
13.	" ŠANI	MOISE	HANA ALTARAC	1914	SARAJEVO	COMMERCE
14.	" HEDA	JAKOB	BETI GAON	1937	SARAJEVO	SCOLARE
15.	" MORIC	ŠANI	ZLATICA KOEN	1939	SARAJEVO	BIMBO
16.	" ISAK	JAKOB	RAHELA SALOM	1910	ZENICA	TRATTORIA
17.	" SARA	"	"	1923	ZENICA	PARRUCA
18.	" JOSEF	MORIC	ESTER DANITI	1922	SARAJEVO	BARBIERI
19.	" ARON	SALAMON	ESTER KABILJO	1904	SARAJEVO	COMERC.
20.	" BONČI	JAKOB	REGINA DANON	1914	SARAJEVO	SARTA
21.	" RENA	ABRAM	ZIMBULA BARUH	1903	SARAJEVO	SARTA
22.	" SALAMON	HAJIM	LUNA LEVI	1893	SARAJEVO	CALZOLE
23.	" HAJIM	SAMUEL	BLANKA KOEN	1878	SARAJEVO	COMERC.
24.	" MORIC	HAJIM	SIMHA KATAN	1915	SARAJEVO	FABRO
25.	" RIKICA	NISIM	ZIMBULA PAPO	1938	SARAJEVO	BIMBA
26.	" ZIMBULA	SALAMON	ZIMBULA PERERA	1917	SARAJEVO	CASAL ING.
27.	" RIKICA	SALAMON	RENA LEVI	1910	SARAJEVO	SARTRA
28.	" CEVI	ELIAS	ESTERA ATIAS	1894	BUGOJNO	COMMERCE
29.	" BONČI	JAKOB	REGINA PERERA	1911	SARAJEVO	CASALING
30.	" SARIKA	CEVI	BONČI PAPO	1932	SARAJEVO	SCOLARA
31.	" ERNICA	"	"	1937	SARAJEVO	"

Logor Rab – lista zatočenika

Redni broj	Ime i prezime	Godina	Odstanke	Zanimanje	Idje sa: (nacija, mjesto)	Primje
28.	Adler Edita					
29.	Paula					
30.	Olga Stenik	53	BEOGRAD	trgovac	Poljska	
31.	Frida	40	—	domaćica	—	
32.	Lara	14	—	učenik	—	
33.	Paola	7	—	—	—	
34.	Julio	12	—	—	—	
35.	Abdulah Aron	56	SARAJEVO	trgovac	Trpuzsko	
36.	Rahela	48	SARAJEVO	kućanica		ubijena sa manom u Srb.
37.	Jakov	14	—	učenik		—
38.	Luis					Int. H. Div.
39.	Erna	14	SARAJEVO	učenica		
40.	Rena	60	—	kućanica	Kr. H. Div.	
41.	Ester	29	—	—	—	
42.	Albert	29	SARAJEVO	učenik	H. Div.	
43.	Leon	20	—	stak	H. Div.	
44.	Morde			brojar		ZAVRO.
45.	Johanna					
46.	Abraham Klara					
47.	Sida					
48.	Jakov					
49.	Abraham Roxa					
50.	Larika	45	BEJELINA	kućanica	Kuh. H. Div.	
51.	harfo		hoostar		Dubrov	
52.	Rikica		—	—	—	
53.	Josif		—	—	—	
54.	—					

Logor Rab – lista logoraša (prema mjestu boravka 1941.)

Broj	Prezime i ime	Starost	Porijeklo	Zanimanje	Gdje se nalazi prema dokumentu	Primjedba
1.	Abeles Fritz	37	Wien	Trgovac	Keksana, IV. Korp.	Austr.
2.	Abeles Ivana	25	Wien	Švelja	Glina	Austr.
3.	Abeles Vilma	55	Zagreb	uč. Glasovira	Topusko	
4.	Abinun Matilda	36	Visoko	krojačica	Topusko	
5.	Abinun Gracia	14	Visoko	učenica	Topusko	
6.	Abinun Binko	9	Sarajevo	učenik	Topusko	
7.	Abinun Jakica	40	Sarajevo	postolar	Ekonomat, ZAVNOH	
8.	Abinun Blanka	68	Sarajevo	kućanica	Topusko	
9.	Abinun Flora	12	Sarajevo	učenica	Topusko	
10.	Abinun Binko	33	Sarajevo	činovnik	Kot. N.O.O., Glina	
11.	Abinun Gjoja	30	Sarajevo	kućanica	Kot. N.O.O., Glina	
12.	Abinun dijete	3 tj.	Glina		Glina	
13.	Abinun Leon	31	Sarajevo	krojač		
14.	Abinun Rozika	20	Sarajevo	učenica	Pošt. Kurs	
15.	Abinun Leika	29	Sarajevo	činovnik	III. Slov. Div.	
16.	Abinun Aron				II. Brig. III. Div.	
17.	Achsen Gina	20	Sarajevo	činovnica	Boln. III. Div.	Otišla u julu s ranjenicima za Bari
18.	Ackermann dr. Đuro	34	Zagreb	apotekar	Centr. ap. VI. Korpusa	

Leon Altarac u El-Shatu i kasnije u Zagrebu

Rošteni jevreja u El-Shattu

Steiner Perla, 23/9 44.
Hermano Intrepel tanjers
Klammner. Gubscien (Vorsiden)

Umroci u El-Shattu.

Čajt Bernard. *Sister*
Rošten 24/4. 1870. *Perka* 22.
* 13/6 1944. 5704.

BONDI ZDENKA *Elul*
Rošten 20/4 1889 15
* 3/9. 1944 5704

KLAJNODSTEJN JOZEF
Rošten. 22/11 *ZEMN KISLE!*
* 22/11. 1944 6
5705



Logor Ferramonti

Ferramonti je bio prvi koncentracijski logor oslobođen u Europi od savezničkih snaga odmah po iskrcavanju sa Sicilije. Oslobođeni logoraši su proglasili u logoru «Republiku Ferramonti» (Republica di Ferramonti), a za predsjednika izabrali Jana Hermana iz Češke.

Prva grupa koja je otišla iz oslobođenog logora su bili mladići i djevojke iz Jugoslavije koji su otišli u Bari gdje je osnovana baza NOVJ. Neki su otišli u Palestinu sa velikom grupom Židova porijeklom iz Austrije, Češke i Slovačke koji su bili dovedeni u Ferramonti (početkom 1942.) sa Rodosa, gdje im je brod kojim su bježali pretrpio brodolom.

Oni Židovi koji su bili kao «Libero confino» su, nakon okupacije Italije, živjeli ilegalno pod tuđim imenima, mnogi su se sklonili u katoličke samostane. Oni koji se nisu uspjeli skloniti odvedeni su njemačke logore npr. obitelj Isaković, Rudi Marton i bračni par Frost. Neki su stradali pri pokušaju prelaza Alpa u Švicarsku kao npr. obitelj Hajima Koena iz Sarajeva. Iz logora Ferramonti su Talijani izručili ustašama Marka Daviča iz Beograda koji je potom ubijen u Jasenovcu. Vraćen je u Dubrovnik i Rafo Tolentino koji je poslije kapitulacije Italije 1943. ubijen u Jasenovcu.

Židovska općina Palmotićevo 1945.



Dopis preživjelih članova Sefardske Židovske općine u Zagrebu (1946.)

ŽIDOVSKOJ BOGOŠTOVNOJ OPĆINI

ZAGREB

Sefardi zagrebačke bogoštovne općine želeći sačuvati tradicije u vršenju vjerskih obreda a naročito za naše umrle /limud, eskava, kadiš/ u pomanjakuju sef. rabina obraćamo se na naš molbom da se za vršioa tih obreda imenuje Alkalay Haim. Za naše skromne prilike u kojima se nalazimo njegova bi nam oca ba najbolje odgovarala.

Sart fašizmu - Sloboda narodu!

Zagreb, 10. april 1946.

Levi Alkay
Jolo Hason
Montijo
Erkenazi Tida
Erkenazi Albert
Erkenazi
Konfort

Frank Salomon
Romano Laska
Hoyan Flora
Esten Salomon

Alfon
Alfon
Shim
Jonfoni

Koquano
Montijo Jacob
Blanka
Kami
Avram
Hason Lida
Papo - Papij
Albert
David
Baruch

U ZAGREBU
 24. 4. 1946
 1380

Potraživanje sredstava Sefardske općine u Zagrebu (1946.)



DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA
Demokratske Federativne Jugoslavije
GLAVNA FILIJALA U ZAGREBU

ZAGREB, dne 6 jula 1946

Broj 19226/U-1946

ZIDOVKA BOGOŠTOVNA OPĆINA

Zagreb.

Palmotićeva 16

U odgovoru na Vaše pismo od 2 VII.1946 u stvari štednih uložaka kod našeg zavoda, izvješćujemo Vas, da se kod nalazi uloženo kako slijedi i to:

pod part.br.1751 pod naslovom : "Jevrejska sefardska općina, Zagreb"

u iznosu od.....Din.9.846.-

" " " 7937 " " : "Jevrejska sefardska općina II. Zagreb"

u iznosu od.....Din.30.982.-

sve sa pripisanim kamatima do 30/6.1946.g.

Sa ulogom br.1751 pravo raspolaganja ima pravni slijednik Jevrejske vjeroispovjedne općine sefardskog obreda u Zagrebu, a sa ulogom br.7937 pravni slijednik Jevrejske sefardske općine II u Zagrebu.

U koliko su odnosne uložne knjižice izgubljene, tada se mora provesti amortizacioni postupak kod Kotarskog narodnog suda za grad Zagreb, radi poništenja odnosnih knjižica. Poslije određenog roka a po odluci suda izdat ćemo nove uložnice.

JEVREJSKI ISTORIJSKI MUZEJ - BEOGRAD

Reg. br:	Signatura:	Br. negativ:
----------	------------	--------------

Čekati. Doći više pravila

Prizajavni naslovi UPRAFOND - ZAGREB

Odgovor ministarstva unutarnjih poslova

12.8.1946

2660/4/1e-Pk

Fuzija Židovskih općina

Ministarstvo unutarnjih poslova N.R.H.,
Općem upravom odjelu,

Z a g r e b

Do okupacije 1941.godine u Zagrebu su postojale tri
Židovske bogoštovne općine, i to:


- a) Židovska bogoštovna općina (Jevrejska vjeroispovjedna općina),
- b) Jevrejska vjeroispovjedna općina sefardskog obreda (Jevrejska sefardska općina), i
- c) Jevrejska ortodokсна vjeroispovjedna općina (Jevrejska vjeroispovjedna općina ortodoksnog obreda).

Po Oslobođenju 1945.godine Židovska bogoštovna općina (spomenuta pod a) nastavila je svoj rad, dok su preživjeli bivši članovi ostalih dviju općina stupili u njeno članstvo, i na taj su način sve tri općine izvršile fuziju, formirajući otsada jednu zajedničku općinu pod imenom Židovska bogoštovna općina.

Saopćujući prednje, Pretsjedništvu ove Općine čast je umoliti to Ministarstvo, da mu izvoli izdati uvjerenje iz koga će se vidjeti, da u Zagrebu postoji samo jedna Židovska bogoštovna općina i da je ona u stvari nastala fuzijom naprijed pobrojanih triju općina.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Pretsjednik:



Tajnik:



Pismo Cezaru Gaonu

2. VII. 1946

2226-46/Le-Gr.

Drug
Cezar Gaon,
Montreal,
2117 Maple Wood Ave
Canada.

Poštovani druže,


prema obavještenjima koje smo dobili od nekih bivših članova Jevrejske vjeroispovjedne općine, sefardskog obreda u Zagrebu, Sefardska je općina navodno imala kod Državne hipotekarne banke uložnu knjižicu na sumu od nekoliko stotina hiljada dinara, koji je iznos pretstavljao Fond za gradnju Sinagoge. Budući da je naša Općina sada jedina u Zagrebu, što znači da se u njoj nalazi i bivša Sefardska općina, ona bi željela da se koristi tom uložnom knjižicom, što će svakako odgovoriti i intencijama preživjelih članova bivše Sefardske općine. Mi smo po toj stvari, stupili u vezu i sa Državnom hipotekarnom bankom, ali pošto je u interesu povoljnog rješenja ove stvari, da budemo i sa Vaše strane upoznati sa stvarnim stanjem, to Vas molimo, da nam saopćite sve podatke koji su Vam poznati u vezi sa pomenutom uložnom knjižicom, kao što je na pr. broj knjižice, uložena suma, zaporaka i t.d.

Ukoliko ovi podaci nisu Vama poznati, a mislite da ih zna koji drugi bivši član Sefardske općine u Vašoj blizini, molimo Vas da i s njim stupite po tome u vezu i da nam javite rezultat. A ako mislite da su ti podaci poznati kome bivšem članu Sefardske općine, koji se nalazi u Jugoslaviji ili negdje drugdje, molimo Vas da nam javite njegovu adresu, pa ćemo se mi na njega obratiti.


Na usluzi Vam unaprijed zahvaljujemo.

S. f. - S.n!

Pretsjednik:



Tajnik:



Odgovor Cezara Gaona iz Montreala (9. septembar 1946.)

TEL. CLAIRVAL 3565

2025 DESJARDINS ST.

Perlix Hosiery Mills Ltd.

Manufacturers of
LADIES' AND CHILDREN'S HOSIERY

MONTREAL, 9. Septembra 1946

Zidavska Bogoslovna općina "Kragujevac"

Vaše cij pismo od 2. jula sam tek danas
primio i odgovaram vam. Beogradska općina je imala
velikim knjižicu kod hipotekarne banke nešto preko
400 000 dinara a jednom knjižicu na malu svotu
kod trgovачke banke (prije Beutler) na žalost to nije
podalke nemogu vam dati bivši blagovnik g.
almoslino je nastupao a naš tajnik D. bara kevi
neznam što je otišao ali on znade točno.
Vi ćete lakše saznati kod banke dali je novac
još tamo. Ja sam znadem da jednog dana
je došla ustaška policija kod nas i uzela knjižicu
i zapečitali ured i mi nismo više mogli
nmitra. možda da g. Juhob. Kabiljo koji se onda
nalazi tamo bi vam mogao dati neke informacije
Brihkom nove godine želim svima vama
sve naj bolje i ostajem Vaš

Cesar Gaona

23. 11. 1946

Dopis kojim se pristaje na ujedinjenje nekadašnjih židovskih općina u Zagrebu

Mi, niže potpisani pripadnici Židovske bogoštovne općine u Zagrebu, dajemo ovu

i z j a v a :

Do okupacije, mjeseca travnja 1941., bili smo pripadnici Jevrejske vjeroispovjedne općine ~~safarskog~~ obreda u Zagrebu. Po Oslobođenju, pošto je ova Općina uslijed ratnih okolnosti i velikog gubitka u članstvu, izgubila mogućnost samostalnog postojanja, mi smo, kao njeni preživjeli članovi, prišli Židovskoj bogoštovnoj općini, danas jednoj u Zagrebu, kod koje smo i registrirani. Ovim našim pristupanjem izvršena je stvarna fuzija pomenutih dviju općina.

Ova naša izjava samo potvrđuje već postojeće stvarno stanje.

U Zagrebu, 15. prosinca 1946.

Odobrenje za korištenje sredstava Sefardske općine u Zagrebu (1946.)

Sa ulogom br.1751 može se, po predloženju odnosno uvoznice od pravnog slijednika, odmah raspolagati, a sa uloškom br.7937 ukoliko se prethodno otkáže na dva mjeseca.

DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA

DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA
DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE
GLAVNA FILIJALA U ZAGREBU

S.F.S.N.!

ZAGREB	
- 9 - 1946	
2.24	

[Handwritten signatures]
Niseteo

Ulogom br.1751 može se, po predloženju odnosno uvoznice od pravnog slijednika, odmah raspolagati, a sa uloškom br.7937 ukoliko se prethodno otkáže na dva mjeseca.

Ulogom br.1751 može se, po predloženju odnosno uvoznice od pravnog slijednika, odmah raspolagati, a sa uloškom br.7937 ukoliko se prethodno otkáže na dva mjeseca.

Ulogom br.1751 može se, po predloženju odnosno uvoznice od pravnog slijednika, odmah raspolagati, a sa uloškom br.7937 ukoliko se prethodno otkáže na dva mjeseca.

Iz doma „Lavoslav Švarc”



Izbjeglice iz Sarajeva u domu
Lavoslav Švarc u Zagrebu




Konferencija holokaust preživjelih u Pirovcu (2006)



Baza podataka Holokaust preživjelih

Database of Holocaust survivors -Country of birth for child survivors



Database Holocaust survivors in Croatia (2015)

Survivors in Croatia according place of birth (for oldest generation unknown)

Unknown	1487
Ilok	11
Subotica	11
Novi Sad	12
Ogulin	12
Požega	12
Vukovar	12
Mostar	13
križevci	14
Vinkovci	14
Sisak	16
Banja Luka	18
Beograd	18
Dubrovnik	19
Đakovo	19
Karlovac	19
Travnik	19
Bjelovar	21
Slavonski Brod	21
Koprivnica	22
Nova Gradiška	23
Varaždin	23
Virovitica	23
Budimpešta	34
Beč	52
Čakovec	55
Split	56
Rijeka	77
Sarajevo	173
Osijek	207
Zagreb	411
Other	996

